

Obraćanje Paddy Ashdowna, visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu pred Međunarodnim komitetom spasa

**“Podijeljene zajednice, uništeni životi: dobijanje
divljeg rata za mir”**

Uvod

Prošle sedmice smo moja supruga Jane i ja proveli noć kod jedne raseljene bosanske porodice u njihovom domu blizu Višegrada.

Od ljepote predjela zastaje dah. Mjesto se nalazi visoko u planinama odakle se pruža pogled na rijeku Drinu koja teče dolinom nekoliko stotina metara niže.

Zajedno sa našim domaćinom te noći, porodicom Šetkić, sjedili smo i pili čaj, posmatrajući zalazak sunca, jedva primjećujući oblake koji su se prijeteći skupljali na horizontu. Porodica Šetkić živi u sada već pohabanom šatoru koji su dobili od UNHCR-a.

Već nakon nekoliko minuta, zahvatila nas je takva snažna oluja sa gradom kakvu nikada ranije nisam doživio.

Komadi leda direktno su probijali platno šatora i pravili rupe na njemu kao da je izrešetan mitraljezom. Pred nama je bila vlažna noć.

Ahmed i Zibija Šetkić, kojima je preko sedamdeset godina, izbjeglice su iz Sarajeva; dvoje od 2 miliona izbjeglih i interno raseljenih lica koliko ih je nastalo u bosanskom ratu. Za Ahmeda, ovo je treći put da mu je kuća spaljena. Prvi put

su to uradili Nijemci 1941. god. Drugi put su mu kuću spalile ustaše 1944. god.; a onda 1992. god. vođa srbijanskih paravojnih formacija, Arkan. On je bio najgori. On iza sebe nije ostavljao ništa živo – ni ženu, ni dijete, ni životinju.

Bez obzira na sve to, Ahmed se prije dvije godine vratio, očistio svoju zemlju, zasadio nešto malo usjeva, očistio svoju kuću i započeo da strpljivo sakuplja sredstva kako bi je ponovno izgradio. I još uvijek rade na tome, osam godina nakon što je konflikt završen.

Surova zbilja u kojoj se nalaze Ahmed i Zibija, kao i zemlja u kojoj žive, ne pojavljuje se više na našim televizijskim ekranima niti je na dnevnim redovima ključnih međunarodnih sastanaka.

Pažnju svijeta zaokupile su druge stvari.

Prvo se desilo Kosovo, zatim Istočni Timor, pa 11. septembar, zatim Afganistan i sada Irak.

Ali u Bosni i Hercegovini se iz dana u dan, iz godine u godinu nastavlja nimalo zahvalna borba za dobijanje “divljeg rata za mir” kako je to rekao Kipling; i sa svakim načinjenim korakom, paralelno se odvijaju napori na jačanju sigurnosti ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu i šire.

Problemi sa kojima se suočava porodica Šetkić u toj dolini s onu stranu Evrope ukazuju na kolosalne razmjere ovog zadatka; vrijeme koje je potrebno za njegovo izvršenje; potrebu za stalnom i istrajnog voljom i ulaganjem sredstava; neophodnu ulogu međunarodne zajednice.

Ovi ljudi su također i jedan mali primjer političarima i kreatorima politike širom svijeta šta u stvari znači vanjska politika na najosnovnijem ljudskom nivou. Oni su tu da nas podsjetite zašto u ovom trenutku kada otpočinjemo još jedan poduhvat izgradnje mira nakon rata – ovog puta na Bliskom istoku – moramo izvući pouke iz prošlosti, i to brzo.

Ja ču se za koji trenutak svakako vratiti na neka od iskustava stečena u Bosni i Hercegovini, koja bi se mogla primjeniti na Irak, i na druge slične misije koje će neizbjježno uslijediti. Ali prije toga, dozvolite mi da kažem nešto o samoj Bosni i Hercegovini.

Pomaci u Bosni i Hercegovini

Mnogo je skeptika oko nas.

Oni gledaju na teškoće sa kojima se Bosna i Hercegovina još uvijek suočava, polazeći od nastojanja da se njene veoma složene strukture vlasti stave u funkciju, ogromnih ekonomskih izazova, do eskalacije organiziranog kriminala, i zaključuju da je sve beznadežno. Uradili smo sve što smo mogli, kažu oni, a ništa se nije promijenilo.

Ovo apsolutno nema nikakve veze sa istinom.

Gledati kako se čine pomaci u Bosni i Hercegovini je pomalo kao kad gledate kako trava raste. Da bi se to primjetilo, mora se otici sa toga mjesto i vraćati su u odgovarajućim vremenskim razmacima.

Ali, nakon godina dubokog međunarodnog angažmana, ova zemlja se sada nalazi u daleko boljem stanju nego što je bila u vrijeme kada je potpisana Daytonski sporazum. I kada se uzme u obzir trauma rata, iskreno rečeno, ono što je ostvareno skoro da je za ne povjerovati.

Što se tiče Bosne i Hercegovine, najgore je iza nas. Uz nekoliko izuzetaka, pitanja na kojima sada radimo nisu pitanja vezana za konflikt, već sve više nasreću poznati izazovi tranzicije, koje su Mađarska i Poljska i ostala nova demokratska društva u Evropi već prevladala.

Naravno, mi moramo završiti ovaj zadatak. Ali ako to uradimo, a siguran sam da hoćemo, na primjeru Bosne i Hercegovine ćemo pokazati da je moguće stvoriti trajan mir, čak i iz ruševina

žestokog etničkog sukoba.

Prije osam godina, Bosna i Hercegovina je bila pocijepana, razbijena i na smrt ranjenja zemlja nakon četiri godine rata u kojem je poginulo četvrtina miliona od njenih četiri miliona stanovnika dok su se Milošević i Tuđman pogađali oko njene teritorije. Tuđman je danas mrtav, Milošević je u Hagu, a njihove države su danas usmjerene ne na teritorijalnu ekspanziju nego na evropsku integraciju.

Na kraju rata, Bosna i Hercegovina imala je tri vojske i preko 400.000 ljudi pod oružjem; danas je ostalo samo 16.000 vojnika, a do kraja godine oni će biti podvedeni pod jedinstven sistem komande i kontrole.

Dalje, Bosna i Hercegovina imala je tri tajne službe. Do kraja ove godine imat će samo jednu.

Čak i nakon potpisivanja sporazuma, bilo je nezamislivo slobodno putovati po zemlji. Sada je to normalna stvar.

Do trenutka kada su borbe prestale, većina stambenog fonda bila je jako oštećena. Danas je veći dio popravljen a sve komunalne službe funkcioniраju.

Prije osam godina, Bosna i Hercegovina je bila u ekonomskom rasulu bez općenito prihvaćene valute. Sada imamo centralnu banku, stabilnu valutu i skoro najnižu stopu inflacije na Balkanu.

A možda najveće postignuće od svega jeste da se milion ljudi koji su brutalno istjerivani iz zapaljenih domova i silovani sada vratilo kući. Mi smo u Bosni i Hercegovini istinski ostvarili osnovno ljudsko pravo koje je, nažalost, na drugim mjestima postojalo samo na papiru, tj. pravo izbjeglica na povratak kući.

Mi smo uspostavili standard i stvorili smo presedan. Rat više nikada neće biti kao što je bio ranije. Zlo je na neki način

urodilo i dobrom.

Prema tome, napredak jeste postignut.

Ako dođete u Sarajevo, kao i hiljade ljudi koji svake zime dolaze na skijanje a svakog ljeta na međunarodni jazz i film festival, sigurno ćete vidjeti zgrade izrešetane mećima. Ali isto tako ćete vidjeti prepune kafiće i restorane, moderne kuće i sve ostalo što prati današnje življenje u Evropi, od centara za vrt do prodavnica po principu "uradi-sam". To je daleko od onih dana kada sam se provlačio kroz tunel i prebacivao kroz "snajperski sokak" u oklopnom transporteru uz grmljavinu granata i zvuk puščane paljbe.

Polako ali sigurno, Bosna i Hercegovina postaje "normalna" zemlja.

Možda je potrebno malo vremena, ali mi ponovo sastavljamo "tetine mira" kako je rekao Winston Churchill.

To je razlog što se porodica kao što je Šetkić sa pravom nada da će uspjeti i da će se njihova djeca moći konačno vratiti kući.

Da budemo jasni, pred Bosnom i Hercegovinom su još uvijek veliki problemi; problemi koji se čine još kompleksniji i teže rješivi kada se posmatraju kroz iskrivljujuću leću trojake etničke prizme.

Još moramo uraditi dosta toga; posebno moramo raditi na uspostavi vladavine prava i transformaciji ekonomije, što i jeste razlog da sam po dolasku u BiH prije godinu dana rekao da su moji prioriteti pravda i posao.

Međutim, izvan žiže svjetskih medija, mnogo uloženog truda počinje da se isplaćuje.

Nakon šest godina intenzivnog rada, UN je okončao herkulovski zadatak smanjivanja broja policajaca, osiguranja njihove obuke i dodjele certifikata za rad. Nova Policijska misija Evropske

unije će sada pratiti daljnje odvijanje ovog procesa sve do njegovog okončanja.

Provodimo reformu pravosuđa i restrukturiramo sudski sistem.

Međunarodni i bosanski pravnici su zajednički izradili nove i moderne krivične i građanske zakone koji će omogućiti da bude lakše osuditi krivce i zaštititi nevine.

Ojačali smo naše međunarodne kapacitete za provođenje istraga i prikupljanje obavještajnih podataka o krivičnim radnjama kako bi se pružila pomoć policijskim snagama u gonjenju krupnih kriminalaca.

Pri novom Sudu BiH formirali smo Poseban odjel, u kojem su zaposlene međunarodne i domaće sudije i tužioci, za rješavanje slučajeva organiziranog kriminala.

Prošlog mjeseca ovaj novi Odjel je preuzeo svoj prvi predmet – suđenje u do sada najvećem slučaju trgovine ljudima zabilježenom u bosanskoj historiji.

U oblasti ekonomije radimo na rješavanju problema u postojećem sistemu indirektnog oporezivanja, koji je izuzetno omiljen kod kriminalaca i korumpiranih osoba, u okviru kojega različite uprave prikupljaju različite poreze po različitim poreskim stopama. Uskoro ćemo uz pomoć Evropske komisije imati jednu modernu i transparentnu Poresku upravu koja će se baviti carinama, akcizama i jedinstvenim sistemom PDV-a.

Takođe smo angažirani na velikim strukturalnim ekonomskim reformama koje su morale provesti sve zemlje u tranziciji – od reforme tržišta rada do privatizacije, od reforme stečajnih sudova do reforme javne uprave.

Iskustva koja se mogu primijeniti u drugim zemljama

Ono što smo u proteklih nekoliko godina vidjeli u Bosni i Hercegovini i na Balkanu u cjelini je da se stvari zaista mogu promijeniti. Međutim, to zahtijeva dugogodišnji maratonski

napor.

Naravno sve do prije izvjesnog vremena takozvana "izgradnja države" je u nekim krugovima ismijavana i smatrana naivnim i skupim međunarodnim "socijalnim radom" – neka vrsta Vijeća općine Hackney, ali globalnih razmjera. Stvarnost je sasvim drugačija. Termin "izgradnja države" je uvijek značio da se stvari nazivaju pogrešnim imenom– države se ne mogu graditi u smislu da međunarodna zajednica ne može nametnuti osjećaje emocionalne povezanosti i patriotizma koje državnost podrazumijeva. Ti osjećaji se razvijaju prirodno ili se nikada ne razviju. Međutim, možemo i moramo pomoći neuspješnim državama da uspostave operativne organe vlasti jer ukoliko to ne učinimo te neuspješne države vrlo lako postaju zaraćene strane ili utočišta terorista. Nije dovoljno samo promijeniti režim, iza sebe moramo ostaviti nešto bolje od onoga što je ranije postojalo. Timovi koji sada rade ne izgradnji Iraka ili Afganistana su dio borbe protiv terorizma u istoj mjeri u kojoj su to avioni B 52 ili borbene jedinice na nosačima aviona.

U protekle dvije decenije postali smo dobri, izuzetno dobri u pobjeđivanju u kratkim, oštrim, modernim ratovima. Sada pobijedujemo skoro mehanički.

Međutim, daleko smo slabiji u izvršavanju teškog zadatka izgradnje mira koji slijedi nakon rata, a za koji je potrebno imati strpljenja i dosta sredstava.

Možda ima naznaka da brza pobjeda Koalicije u Iraku ovaj put znači da se stvari počinju mijenjati.

Dan poslije pada Bagdada, telefoni u Sarajevu nisu prestajali zvoniti.

Moji saradnici u kabinetu primili su bezbroj telefonskih poziva i upita o iskustvima iz Bosne i Hercegovine koja bi mogla biti korisna za zadatke koji su pred nama u Iraku.

Pokazalo se da je promjena režima, da pogrešno citiram Winstona Churchilla, nije bio kraj, pa čak ni početak kraja problema u Iraku. To je bio tek kraj početka. Bilo je jasno da će sljedeća faza, na svoj način, biti isto tako veliki izazov i ponekad isto toliko opasna. Tako se i pokazalo.

Dakle šta naša iskustva stečena u Bosni i Hercegovini i u drugim zemljama mogu značiti za Irak i sve buduće misije te vrste?

Naravno, svjestan sam da su ove dvije zemlje izuzetno različite.

U nastojanjima da izgradimo nedavno uspostavljeni mir moramo biti jednako oprezni kao što smo bili u vođenju nedavno završenog rata. Svaka situacija je drugačija.

Irak je preko deset puta veći od Bosne i Hercegovine. U Iraku je rat trajao manje od 4 sedmice, u BiH je trajao 4 godine.

U BiH su skoro sve kuće bile oštećene, a veliki dio infrastrukture je uništen. U Iraku je nivo šteta, proporcionalno gledano, daleko manji.

Četiri godine rata u Bosni i Hercegovini su proizvele veliki broj ratnih zločinaca od kojih su mnogi još uvijek na slobodi. Dvadeset i pet godina partijskog režima stranke BAS proizvele su drugačiju vrstu traume kod Iračana koje će trebati rješavati na drugačiji ali jednak odlučan način.

I možda što je najvažnije od svega, Bosna i Hercegovina koja je izuzetno lijepa zemlja nikada nije imala velika prirodna bogatstva. Irak je s druge strane druga zemlja u svijetu po količini naftinih rezervi koje posjeduje. Financiranje obnove zemlje je dugoročno osigurano i ne zavisi isključivo od međunarodne dobrotvorne pomoći.

Dakle, razlike su velike.

Međutim, neke stvari su iste, a neke opća iskustva koja smo

stekli su dovoljno značajna da ih vrijedi razmotriti.

Principi mirovnog procesa

Rekao bih da postoji sedam općih principa – sedam osnovnih načela mirovnog procesa – koji se manje-više mogu univerzalno primjeniti.

Prvi princip je postojanje dobrog plana od kojeg ne treba odstupati. Plan je potrebno izraditi ne na kraju nego itekako unaprijed, jer on treba biti sastavni dio vojne kampanje. Zbog toga što se prelaz sa ratovanja na mirovni proces može desiti bukvalno preko noći. U Iraku smo zapravo vidjeli da se ove dvije stvari mogu odvijati skoro simultano – kako trupe mogu jednog momenta biti uključene u izuzetno intenzivan sukob a u sljedećem trenutku obavljati policijske dužnosti, zatim nadzirati raspodjelu humanitarne pomoći te nakon toga, za samo par trenutaka, opet učestvovati u borbama, a sve to roku od samo nekoliko sati. To je za njih izuzetno teško. To su nove sposobnosti, a većina vojnika nije prošla obuku za njihovo sticanje niti je naviknuta da ih koristi. Međutim, to su sposobnosti koje će vojnici sada morati naučiti jer tokom prvih presudnih dana u žestokoj borbi za mir, do dolaska policije i upravitelja, sve zavisi od njih.

U Bosni i Hercegovini nakon završetka rata nismo imali takav plan za rekonstrukciju zemlje. Naime, tek smo u proteklih nekoliko mjeseci konačno izradili Plan implementacije misije u kojem smo jasno naveli koje ciljeve pokušavamo ostvariti, na koji način i u kojem roku.

U haotičnom vremenu nakon sukoba vrlo je lako lutati od nemila do nedraga i izgubiti iz vida ključne strateške ciljeve. U planiranju poslijeratnog perioda moramo postati jednako uspješni kao što smo u planiranju samog rata.

Drugi princip, kao što smo vidjeli u BiH, na Kosovu, u Afganistanu i sada Iraku, je što brža uspostava vladavine prava što je osnovni prioritet. Prvi sati su presudni.

Kriminal i korupcija prate rat poput tamne sjenke. Oni koriste prostor koji ostaje nakon rata skoro odmah nakon što umukne oružje. Ukoliko se vladavina prava ne uspostavi u vrlo kratko roku, kriminal i korupcija će vrlo brzo inficirati politički organizam, zaraziti njegove organe, ugušiti njegove resurse i ugroziti njegove šanse za oporavak.

Ovo je prije svega bila greška koju smo napravili u BiH. Na početku smo previdjeli neke velike greške, dok su pred NATO-ovim mirovnjacima pripadnici srpskih paravojnih snaga silom "čistili" sarajevska predgrađa.

Nismo spriječili osvetničke napade na Srbe u prvim sedmicomama NATO-vog prisustva na Kosovu, što je od tada pa do danas imalo ogroman uticaj na Misiju.

Sasvim je jasno da se sa istim poteškoćama suočavamo i u Iraku, uprkos herojskim naporima koje poduzimaju trupe na terenu.

Daleko je važnije što prije uspostaviti vladavinu prava nego što prije uspostaviti demokratiju. Jer demokratija brzo postaje ugrožena ukoliko nije uspostavljena vladavina prava.

U Bosni i Hercegovini smo pogrešno postavili prioritete. Možda je to zbog toga što smo željeli brzo napustiti zemlju i što smo mislili da će nam izbori pomoći da predamo vlast i odemo.

Tako smo u periodu od šest godina insistirali na održavanju izbora šest puta, a svake godine je na izbore izlazio sve manji broj birača. Međutim, za to isto vrijeme jedva da smo uspjeli iza rešetaka staviti šest najvećih kriminalaca.

Sada otpočinjemo bitku za vladavinu prava u Bosni i Hercegovini. To će biti teška bitka jer se vodi protiv ustoličenog neprijatelja koji doseže u svaki kutak politike, vlasti i države. A bitka je još teža nego što bi bila da smo vladavinu prava označili svojim prvim zadatkom tokom prve, a ne šeste godine.

Treća lekcija je da je od suštinskog značaja od samog početka ići punom snagom. U vojnog aspektu to znači odmah uspostaviti svoj kredibilitet. Što snažnije mirovne snage odgovore na sve početne izazove svojim ovlastima to će se sa manje izazova susresti u budućnosti. To znači imati dovoljno trupa na samom početku i smanjivati njihov broj kako dolazi do poboljšanja situacije. U početku smo u Bosni i Hercegovini imali 60.000 vojnika. Njihov broj sada iznosi 12.000, a slijedeće godine taj broj će biti još manji.

U civilnom aspektu ići punom snagom znači otpočeti sa ovlastima koje su potrebne da bi se obavio neki zadatak, a ne dobijati te ovlasti kasnije.

Moj prethodnik u BiH bivši premijer Švedske Carl Bildt je slavno stigao u Sarajevo sa koferom punim novca, šačicom osoblja i to je bilo sve. Morao je moliti, posuđivati i krasti da bi pokrenuo svoju misiju. Napravio je čuda, ali tek kada je on otišao sa ove funkcije međunarodna zajednica je njegovom nasljedniku dala jake – neko bi rekao drakonske- izvršne ovlasti koje visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini sada posjeduje.

Ovo uključuje ovlasti da nametne zakonske akte i smijeni zvaničnike i političare koji obstruiraju provedbu Mirovnog sporazuma. Prije toga, međunarodni zvaničnici su bili u absurdnoj poziciji da moraju pregovarati sa sve tri strane u konfliktu, često sa istim onim ljudima koji su bili pokretačka snaga konflikta i profiteri iz istog, oko najnevažnijih pitanja.

Bolje je krenuti sa jakim ovlastima i onda ih se što prije odricati nego otpočeti sa slabim ovlastima i suviše kasno biti primoran davati jače ovlasti.

Četvrti princip je da je od suštinskog značaja što je prije moguće otpočeti glavne strukturalne reforme – od početka rada carinske službe ili pouzdane poreske osnove, reforme

policajskih snaga i državne službe do restrukturiranja i procjene sudstva te transformacije oružanih snaga. Duigoročni uspjeh uvijek zavisi o ovim temeljnim reformama: što prije se otpočne sa njima prije će biti završene.

Suštinsko je – i to je moj peti princip – da se međunarodna zajednica u toj zemlji organizira na način koji će joj omogućiti da djeluje i donosi odluke. Ne možete ratom uništene zajednice ponovno izgraditi putem komisija niti putem daljinskog upravljača sa udaljenosti od nekoliko hiljada kilometara. To moraju učiniti ljudi na terenu, a oni moraju posjedovati ovlaštenja – i uživati povjerenje – da bi predvodili taj proces.

To može značiti – kao u BiH – veći angažman združenih snaga svih osoba koje su voljne da rade. Vjerujem da smo slučajno u Bosni i Hercegovini uspjeli da stvorimo *ad hoc* aranžman koji dobro djeluje. Izvještavam Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira – u osnovi ključnim zemljama koje su uključene u provedbu Daytonskog sporazuma.

Ured visokog predstavnika je u Daytonu osnovan kao *ad hoc* institucija zadužena za nadgledanje implementacije civilnog dijela mirovnog sporazuma. Stabilizacijske snage predvođene NATO-m – SFOR – imaju odgovornost za implementaciju vojnih i sigurnosnih aspekata.

Dva puta godišnje izvještavam Vijeću sigurnosti UN-a putem Generalnog sekretara UN-a, ali nisam zvanično odgovoran tom tijelu.

Kao pitanje političke svrshodnosti, OHR je osnovan kao tijelo koje se nalazi izvan porodice UN-a, ali je vremenom ovaj aranžman pokazao neke prednosti.

- Sa sobom donosi fleksibilnost u djelovanju, izvještavanju i finansiranju.
- Dopusťa veću slobodu djelovanja od one koja je data sestrinskoj organizaciji, UNMIK na Kosovu, koja je

direktno odgovorna strukturama UN-a i često u prošlosti bila mikro rukovođena deset hiljada kilometara udaljenom mašinerijom iz New Yorka

- Ovlasti date visokom predstavniku – sveobuhvatnije od onih datih šefu Misije UN-a – su se dokazale neprocjenjivim za održavanje efikasnosti ove privremene misije.

Ove karakteristike su omogućile osobama koje su se smjenjivale na funkciji visokog predstavnika da brzo i odlučno reagiraju na veoma raznolike situacije koje su se pojavljivale u toku implementacije mira.

Šesti princip se tiče značaja izuzetno bliske veze između vojnog i civilnog aspekta mirovne implementacije. Civilni zavise od vojske ako žele uspjeh, a vojska zavisi od civila: i jedni i drugi trebaju sposobnosti onih drugih. Civilni upravitelji moraju znati da mogu računati na vojnu podršku ako i kad im ona zatreba. Trebaju biti u stanju da se suprostave ekstremistima uvjereni da će vojska biti tu da im da podršku. Potrebna im je pomoć vojske u svemu počevši od raščišćavanja mina do osiguravanja bezbjednog i sigurnog okruženja za njihove zadatke koji se protežu od ekshumacija do povratka izbjeglica. Ovo je oblast u kojoj smo u zadnjim godinama postigli izuzetan napredak: vojska je sada mnogo bolje prilagođena potrebama civilnih upravitelja. Iskustvo britanskih i američkih trupa na ulicama Banja Luke i Brčkog u svim oblastima od patroliranja do malih ekonomskih projekata dobre volje je bilo od koristi u Bagdadu i Basri.

Zadnja lekcija je možda i najvažnija.

Ta lekcija ne treba iznenaditi bilo koga od nas pošto se dokazala istinitom nakon drugog svjetskog rata sa Maršalovim planom, a dokazala se kao istina i u svakom većem konfliktu nakon toga.

Činjenica je da izgradnja traje mnogo duže nego uništavanje.

To je istina – bukvalna istina- na planu kuća, domova, mostova, elektrana.

Ali to je još više istina na planu institucija – profesionalnih policijskih snaga, nezavisnog sudstva, sudova, državne službe, zakonodavnih i izvršnih tijela, slobodnih i odgovornih emitera i novina, aktivnog građanskog društva.

Instaliranje softvera slobodnog i otvorenog društva je posao koji zahtijeva vremena. To se ne može učiniti – kako smo to u početku tvrdili u Bosni i Hercegovini- za godinu ili slično. Trebamo izbjegavati da postavljamo rokove te se trebamo pripremiti na duži vremenski period. Očuvanje mira treba mjeriti u decenijama a ne mjesecima. Nakon skoro decenije približavamo se uspjehu u BiH: ali za to je trebala čvrsta opredijeljenost.

Posljednji američki komandant stabilizacijskih snaga u BiH pod vodstvom NATO-a, koji mi je postao blizak i cijenjen prijatelj, je imao izvanrednu teksašku riječ za ovaj pojam.

“Ono što nam treba ovdje”, govorio mi je “je istrajnost.”

To je upravo ono što nam treba – u Kosovu, Istočnom Timoru, Afganistanu i u Iraku: politička volja, jedinstvo cilja, i čista izdržljivost da međunarodna zajednica svoj posao završi do kraja i postigne trajni uspjeh.

To znači ostajanje do kraja i pridržavanje tog cilja dugo nakon što uticaj CNN-a prestane.

Televizija je postala dobro sredstvo da se vlasti pokrenu na intervenciju; ali nije tako uspješna kada treba negdje ostati dok ne postane sigurna da su vlasti završile posao.

Bosna i EU

Još uvijek nismo završili taj posao u Bosni, iako smo na putu stabilnog napretka, kako sam već opisao.

Ali, posao moramo završiti.

Često se čuje da ćemo, ukoliko se prerano povučemo, ugroziti sve što smo do sada uložili i postigli. A to je sasvim tačna tvrdnja.

Međutim, ono što nam je zaista potrebno u Bosni i Hercegovini nije strategija povlačenja; potrebna je strategija tranzicije. A to je možda osmi princip. Ukoliko se uspješno uspostavi mir, ukoliko zaživi i postane nepovratno stanje, biće potrebno odrediti politički cilj. Za Irak, taj cilj može biti demokratska i prosperitetna država na Bliskom Istoku na kojem vlada mir i sigurnost. Za Bosnu, to je Evropa.

Bosna je, kao i ostale zemlje Balkana, dio Evrope.

Sve što se dešava na ovom dijelu našeg kontinenta direktno utiče na ostale dijelove kontinenta.

Geografski i politički gledano, mi dijelimo istu sudbinu.

Zato je politička odluka koju mora donijeti Evropa sasvim jasna: ili ćemo prenijeti stabilnost na regiju Balkana, ili će, kako smo već imali priliku vidjeti, Balkan unositi nestabilnost u ostali dio Evrope.

To je nepobitna i absolutna činjenica.

Zbog toga je u Bosni i ostalim zemljama Balkana uloga Evropske unije od primarne važnosti.

Izgledi za članstvo u Evropskoj uniji su možda najjače sredstvo koja nam je na raspolaganju za uspostavljanje stabilnosti.

U cijeloj srednjoj i istočnoj Evropi smo vidjeli primjere do kakvih promjena mogu dovesti ti izgledi.

Poslije raspada Sovjetske imperije nije se podrazumijevalo da u većini zemalja koje su nastale od nje neće biti sukoba i

krvoprolića.

Za činjenicu da se – sa izuzetkom zemalja na Balkanu – taj proces odvijao uglavnom mirno velikim dijelom su zaslužni tjesno povezani stabilizacijski utjecaji NATO-a i Evropske unije.

Evropska unija je djelovala kao magnet prema kojem su bivše komunističke zemlje od Estonije do Slovačke mogле usmjeravati svoje kompase i upravljati stabilnim kursom reformi.

Danas je većina zemalja srednje i istočne Evrope u završnoj fazi prijema u EU.

Zemlje zapadnog Balkana sada kreću istim putem, ka istom cilju. Ali one su u prednosti budući da su drugi koji su krenuli prije njih zacrtali kurs i obilježili opasnosti.

Sutra putujem u Solun na Samit evropskih zemalja. Taj sastanak, koji organizira grčko Predsjedništvo, okupiće lidere zemalja zapadnog Balkana i njihovih partnera u EU.

To je vrlo važna prilika zato što će dati šansu EU da na uvjerljiv način pokaže zamljama Balkana kako želi da se one pridruže Uniji čim ispune neophodne standarde – no bez ikakvih “ako” i “ali”.

Nadam se da će iz Soluna biti upućena jasna i glasna poruka. Zato što se nije uvijek čula – ili zapravo u ranijim prilikama nije ni izgovarana tako jasno kako je mogla biti.

Svjestan sam pod kakvim su političkim pritiskom neke instance EU po pitanju njenog proširivanja. Ali Evropa ima posebnu odgovornost na Balkanu – zbog svoje prošlosti, a sada i zbog budućnosti.

Ne možemo promijeniti istoriju Balkana.

Ali možemo i moramo pomoći u određivanju budućnosti ove regije.

Za to će biti potrebno vođstvo. Za to će biti potrebno nastaviti sa značajnim finansijskim izdvajanjima. Biće neophodno zadržati politički interes, naročito u situaciji kada se na međunarodnoj sceni gomilaju novi i uzbudljivi prioriteti.

To podrazumijeva da Evropska unija mora imati sve što je potrebno da pravovremeno donosi odluke po pitanjima koja u krajnjoj instanci utječe na njenu vlastitu sigurnost. To podrazumijeva stavljanje na raspolaganje Uniji svih sredstava utjecaja i moći, od procesa stabilizacije i pridruživanja, do zabrana izdavanja viza onima koji pružaju pomoć osobama optuženim za ratne zločine, do trgovinske politike i finansijske pomoći.

Mi koristimo sva ova sredstva mnogo aktivnije nego što smo to radili u prošlosti, u velikoj mjeri zahvaljujući neumornim naporima Javiera Solane i Chrisa Pattena koji su uradili više od bilo koga da EU učine dijelom balkanske stvarnosti.

Međutim, ima još prostora za poboljšanja.

Proces koji su oni počeli mora se dovršiti. Trebaće još mnogo vremena da mnogobrojne komisije u Briselu počnu donositi odluke brzinom koju zahtijevaju ljudi na terenu. Još uvijek umjesto odvažne i odlučne akcije preovladava misteriozna institucionalna sporost. Još uvijek ima suviše rivaliteta između institucija i nedovoljno osjećaja za rad u jedinstvenom integriranom timu. Sve to, ponekad vrlo ozbiljno, a uvijek na veliko razočarenje, šteti sposobnosti EU da ostvari svoj, potencijalno ogroman, politički autoritet čak i na Balkanu, gdje, za razliku od Iraka, vlada stvarna zajednička evropska politika koju u velikoj mjeri podržavaju preko Atlantika.

Završno razmišljanje.

Zašto se čini da smo osuđeni da uvijek iznova izmišljamo toplu vodu kada se radi o očuvanju mira? Ukoliko je, kako ja prepostavljam, uspostavljanje mira ključni element moći u

modernom svijetu, zar nemamo argument da za svjetske političare, diplomate i vojнике osnujemo neku vrstu zvanične ustanove za školovanje koja bi istovremeno mogla služiti i kao arhiva najboljih metoda i iskustava sa terena? Sve više se pokazuje kako su to vještine koje se mogu prenijeti drugima. Pogledajte samo biografije osoba koje su pozvane da služe u civilnoj upravi u Iraku. Bosna, Kosovo, Istočni Timur, Afganistan. Njihova imena se uvijek nanovo pojavljuju, iz opravdanih razloga.

Zaključak

Pred nama je zadatak da u Bosni održimo mir. Da dovršimo ono što smo započeli.

Mi, pripadnici međunarodne zajednice, smo pravili greške u toj zemlji.

Ipak smo ostali uz nju. I ta činjenica, uz hrabrost i izuzetne kvalitete poštenih građana Bosne i Hercegovine, znači da smo, uprkos svemu, gotovo dostigli stadij kada BiH može krenuti svojim vlastitim putem u svijet kao normalna i stabilna zemlja.

Međutim, bilo bi tragično ukoliko bi smo tragediju Bosne učinili još težom, tako što bismo u nastojanju da rješavamo slične probleme na nekom drugom mjestu zanemarili iskustva koja smo tamo stekli u prethodnih sedam godina.

Zbog Ahmeda i Zibile Šetkić u njihovom pohabanom šatoru na obronku balkanske planine, vjerujem da smo konačno počeli dobijati surovu borbu za mir u njihovojo maloj zemlji.

Ne mogu a da se ne nadam da možemo dobiti tu bitku sa manje grešaka i većom efikasnošću za desetine hiljada drugih ljudi poput njih na nekom drugom mjestu u svijetu.